



Crna Gora
Poreska uprava
Područna jedinica
Budva

Prijava poreza na dobit

PORESKI OBVEZNIK

Naziv NEVLADINO UDRUŽENJE "LEPOTA KONTAKTA" BUDVA
PIB i šifra DJP 11074049 817
Adresa 20036 OMLADINSKIH BRIGADA BB BUDVA
Djelatnost 9499 Djelatnost ostalih organizacija na bazi ućlanjenja
Period od 01.01.2024 **do** 31.12.2024
Iznos prijavljene poreske obaveze 0.00 EUR
Naziv banke **Broj računa**
Erste bank AD 540-0000000011940-21
Podgorica
Erste bank AD 540000007300691177
Podgorica

Podaci o poreskom konsolidovanju

Odobrena finansijska konsolidacija ne

Broj i datum rješenja kojim je odobrena finansijska konsolidacija -

PIB i naziv poreskog obveznika na kojeg se prenosi poreska obaveza

Utvrđivanje poreske obaveze

Red. broj	OPIS	IZNOS U eurima
	A. Poslovna dobit i gubici	0.00
	I. Finansijski rezultat iz bilansa uspjeha	0.00
1.	Dobit poslovne godine	0.00
2.	Gubitak poslovne godine	1.00
	II. Kapitalni dobici i gubici	0.00
3.	Kapitalni dobici	0.00
4.	Kapitalni gubici	0.00
	III. Usklađivanje rashoda	0.00
5.	Troškovi amortizacije iskazani u bilansu uspjeha	0.00
6.	Troškovi amortizacije koji se priznaju u poreske svrhe	0.00
7.	Troškovi koji nijesu nastali u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti	0.00
8.	Troškovi koji se ne mogu dokumentovati	0.00
9.	Kamata za neblagovremeno plaćene poreze i doprinose	0.00

10.	Kamata plaćena nerezidentima po stopi većoj od uobičajene komercijalne stope	0.00
11.	Administrativni troškovi plćeni od strane stalne poslovne jedinice nerezidentnoj centrali	0.00
12.	Primanja zaposlenih ili drugih lica po osnovu raspodjele dobiti	0.00
13.	Novčane kazne i penali	0.00
14.	Ispravka vrijednosti pojedinačnih potraživanja od lica kojima se istovremeno duguje, do iznosa obaveze prema tom licu	0.00
15.a)	a) Prilozi dati političkim organizacijama	0.00
15.b)	b) Pokloni i drugi prenosi bez naknade	0.00
16.	Troškovi zarada, autorskih naknada, naknada po osnovu ugovora o djelu i ostalih prihoda obračunatih fizičkim licima po osnovu povremene samostalne djelatnosti, troškovi otpremnina prilikom odlaska u penziju, troškovi usljed tehnološkog viška i ostalih isplata naknada prilikom prestanka radnog odnosa, a koji nijesu isplaćeni u poreskom periodu (član 11a Zakona)	1.00
17.	Troškovi materijala i nabavna vrijednost prodate trgovačke robe iznad iznosa obračunatog primjenom metode prosječne ponderisane cijene ili "prvi ulaz-izlaz" metode	0.00
18.a)	Iznos izdataka isplaćenih pravnim licima za zdravstvene, socijalne, obrazovne, naučne, vjerske, kulturne, sportske i humanitarne svrhe, smanjenje siromaštva, zaštitu životne sredine, zaštitu lica sa invaliditetom, društvenu brigu o djeci i mladima, pomoć starijim licima, zaštitu i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, vladavinu prava, razvoj civilnog društva i volonterizma, evroatlanske i evropske integracije Crne Gore, umjetnost, tehničku kulturu, unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja, održivi razvoj, zaštitu potrošača, rodnu ravnopravnost, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i borbu protiv bolesti zavisnosti iznad 3,5% ukupnog prihoda, uvećan za ukupan iznos ovih izdataka isplaćenih fizičkim licima	0.00
18.b)	Iznos izdataka po osnovu donacija u naučnoistraživačke projekte ili inovacionu infrastrukturu po osnovu kojih je poreski obaveznik stekao status korisnika podsticajnih mjera	0.00
19.	Troškovi reprezentacije iznad 1% ukupnog prihoda	0.00
20.	Članarine komorama, savezima i udruženjima iznad 0,1% ukupnog prihoda	0.00
21.a)	Otpisana vrijednost sumnjivih potraživanja koja se ne priznaju u poreske svrhe	0.00
21.b)	Ispravka vrijednosti sumnjivih potraživanja koja se ne priznaju u poreske svrhe	0.00
22.	Rezervisanja koja se ne priznaju u poreske svrhe	0.00
23.	Obračunate kamate i pripadajući troškovi prema povezanim licima koje prelaze troškove kamata koje su u skladu sa principom "van dohvata ruke", zatezne kamate između povezanih lica	0.00

24.	Rashodi po osnovu obezvređivanja imovine koji se ne priznaju u poreske svrhe (član 18a Zakona)	0.00
25.	Rashodi po osnovu efekata promjene računovodstvene politike nastali usled prve primjene MRS, odnosno MSFI	0.00
26.	Obračunati troškovi primjenom transfernih cijena	0.00
27.	Obračunati troškovi primjenom cijena koje su u skladu sa principom "van dohvata ruke"	0.00
28.	Razlika obračunatih troškova (red.br.26 - 27>0)	0.00
	V.Uskladjivanje prihoda	0.00
29.	Iznos poreza po odbitku na dividende i udjele u dobiti koji je platila nerezidentna filijala rezidentnog poreskog obveznika	0.00
30.	Obračunate kamate i pripadajući troškovi prema povezanim licima koje su manje od prihoda po osnovu kamata koje su u skladu sa principom "van dohvata ruke"	0.00
31.	Prihodi po osnovu efekata promjene računovodstvene politike nastali usled prve primjene MRS, odnosno MSFI	0.00
	VI.Korekcija prihoda po osnovu transfernih cijena između povezanih lica	0.00
32.	Obračunati prihodi primjenom transfernih cijena	0.00
33.	Obračunati prihodi primjenom cijena koje su u skladu sa principom "van dohvata ruke"	0.00
34.	Razlika obračunatih prihoda (red.br.33 - 32)>0	0.00
	VII.Ostale korekcije	0.00
35.	Prihod od naplacenih sumnjivih potraživanja ostvaren u poreskom periodu, a koja u ranijem poreskom periodu (godina_____) nijesu priznata kao rashod u poreske svrhe	0.00
36.	Rashodi koji po osnovu obezvređivanja imovine u ranijem poreskom periodu nijesu priznati u poreske svrhe (godina_____) za imovinu koja je otuđena u poreskom periodu, odnosno oštećena usljed više sile (član 18a Zakona)	0.00
37.	Troškovi zarada, autorskih naknada, naknada po osnovu ugovora o djelu i ostalih perioda isplaćenih fizičkim licima po osnovu povremene samostalne djelatnosti, troškovi otpremnina prilikom odlaska u penziju, troškovi usljed tehnološkog viška i ostalih isplata naknada prilikom prestanka radnog odnosa, koji nijesu bili priznati u poreske svrhe u prethodnim poreskim periodima (godina_____)	0.00
	VIII.Oporeziva dobit	0.00
38.	Oporeziva dobit (1-3+4+5-6+7 do 24-25+28+29+30+31+34-35-36-37) >0	0.00
39.	Gubitak (2+3-4-5+6-7do 24+25-28-29-30-31-34+35+36+37)>0	0.00
40.	Iznos gubitka u poreskoj prijavi iz prethodnih godina, do visine oporezive dobiti	0.00
41.	Ostatak oporezive dobiti (red. br.38-40) >0	0.00
	B.Kapitalni dobici i gubici	0.00

42.	Ukupni kapitalni dobiti tekuće godine	0.00
43.	Ukupni kapitalni gubici tekuće godine	0.00
44.	Kapitalni dobiti (red. br.42-43) >0	0.00
45.	Kapitalni gubici (red. br.43-42) >0	0.00
46.	Prenijeti kapitalni gubici iz ranijih godina do visine iznosa pod rednim brojem 44	0.00
47.	Ostatak kapitalnog dobitka (red. br. 44-46)>=0	0.00
	C.Poreska osnovica	0.00
48.	Poreska osnovica(red.br.41+100% od red.br.47)>0	0.00
	Umanjenje poreske osnovice	0.00
49.a)	a) Prihodi po osnovu dividendi i udjela u dobiti rezidentnih pravnih lica	0.00
49.b)	b) Prihodi po osnovu likvidacionog ostatka	0.00
50.	Poreska osnovica-oporeziva dobit (red.br. 48-49)>0	0.00
51.a)	a) 9% za oporezivu dobit do 100.000,00€;	0.00
51.b)	b) 12% za oporezivu dobit koja prelazi 100.000,00€;	0.00
51.c)	c) 15% za oporezivu dobit koja prelazi 1.500.000,00€;	0.00
52.	Ukupan iznos poreza (51a+51b+51c)	0.00
	Umanjenje poreza	0.00
53.	Iznos poreza na dobit ostvaren u nedovoljno razvijenim opštinama	0.00
54.	Iznos poreza na dobit koju pravno lice reinvestira u svoje naučnoistraživačke ili inovativne projekte, inovativne programe subjekata inovacione infrastrukture, odnosno program rada Fonda za inovacije Crne Gore	0.00
55.a)	a) Udjele ili akcije startapova i spinofova	0.00
55.b)	b) Donacije naučnoistraživačkim ustanovama i subjektima inovacione infrastrukture u projekte i naučnoistraživačku infrastrukturu;	0.00
55.c)	c) Fond za inovacije Crne Gore i/ili druge investicione fondove u Crnoj Gori koji ulažu sredstva u subjekte koji obavljaju inovacionu djelatnost.	0.00
56.	Utvrđena poreska obaveza ((red. br.52-53-54-55)	0.00
57.	Iznos poreza plaćenog u drugoj državi	0.00
58.	Ukupna poreska obaveza (red.br.56-57)>0	0.00

Prenos poslovnih gubitaka

Red. broj	OPIS	IZNOS U eurima
1.	Iznos dobiti iskazane pod rednim brojem 38 poreske prijave	0.00
2.	Iznos gubitka iz prethodnih godina	0.00
	Iznos gubitka	0.00
	Iznos gubitka	0.00
	Iznos gubitka	0.00
	Iznos gubitka	0.00
	Iznos gubitka	0.00
3.	Iznos gubitka za pokriće (upisuje se manji od iznosa pod rednim brojem 1 ili 2)	0.00

Prenos kapitalnih gubitaka

Red. broj	OPIS	IZNOS U eurima
1.	Iznos kap.dobiti iskazane pod rednim brojem 44 poreske prijave	0.00
2.	Iznos gubitka iz prethodnih godina	0.00
	Iznos gubitka	0.00
	Iznos gubitka	0.00
	Iznos gubitka	0.00
	Iznos gubitka	0.00
	Iznos gubitka	0.00
3.	Iznos gubitka za pokriće (upisuje se manji od iznosa pod rednim brojem 1 ili 2)	0.00

Prijava podnijeta sa zakašnjenjem od 44 dana.

Broj dokumenta BU-23367/25

Datum prijema: 14.05.2025

Datum obrade: 14.05.2025

Datum štampe: 14.05.2025

Dokument je podnijet elektronskim putem.

Izjava pod krivičnom i materijalnom odgovornošću

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u izvještaju tačni i potpuni.

IVANA RADOVIĆ (1403984158956)